

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
NAČELNIK OPĆINE ILIJAŠ

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA**  
**"LJUBNIĆI - ILIJAŠ"**

**Nosilac pripreme Plana:**  
Načelnik Općine Ilijaš

**Nosilac izrade Plana:**  
Zavod za planiranje razvoja  
Kantona Sarajevo

Ilijaš, aprila 2015. godine

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o prostornom uredenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 30.04. 2015. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA**  
**"LJUBNIĆI - ILIJAŠ"**

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Ljubnići - Ilijaš" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje Plana
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
  - karta 1 - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.- 2023. godine
  - karta 2 - Ažurna geodetska podloga
  - karta 3 - Postojeće stanje
  - karta 4 - Posjedovno stanje
  - karta 5 - Planirana namjena površina
  - karta 6 - Urbanističko rješenje-namjena, spratnost i razmjешťaj objekata
  - karta 7 - Mreža građevinskih i regulacionih linija
- Idejno rješenje saobraćaja

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilijaš i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-1225-8a/15  
30. aprila 2015. godine  
Ilijaš

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Damir Filipović, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
NAČELNIK OPĆINE ILIJAŠ

**ODLUKU**  
**O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA**  
**"LJUBNIĆI - ILIJAŠ"**

**Nosilac pripreme Plana:**  
Načelnik Općine Ilijaš

**Nosilac izrade Plana:**  
Zavod za planiranje razvoja  
Kantona Sarajevo

Ilijaš, aprila 2015. godine

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. stav 2. Zakona o prostornom uredenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA**  
**"LJUBNIĆI - ILIJAŠ"**

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uredenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Ljubnići - Ilijaš" (u daljem tekstu: Plan), a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina.

Član 2.

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 1668, 1717, 1674 i 1673, potom produžava na jugoistok idući medama parcela k.č. 1673, 1684/1, 1683/1, 1682/3 (obuhvata ih) i dolazi u tromađu parcela k.č. 1682, 1686 i 1718. Granica obuhvata nastavlja na zapad te sjever idući medama pcela k.č. 1682/3, 1683/1, 1684/1, 1672 i 1673 (obuhvata ih) i dolazi do četveromeđe parcela, odnosno do mjesta odakle je opis granice i počeо.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ljubnići, Općina Ilijaš.

Površina obuhvata iznosi P=3.8ha.

Član 3.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Zona privrede
- Zona saobraćajne infrastrukture

Član 4.

Ovim planskim dokumentom su razradene i definisane osnovne smjernice koje su utvrđene Odlukom o pristupanju izradi regulacionog plana, kako za nove objekte, tako i saobraćajnice i slobodne površine.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina:

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana.
- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Građevinska linija se ne može preći nijednim dijelom građevine.
- Unutar površine koju ograničavaju regulacione linije moguće je uspostavljanje novih regulacionih linija u cilju grupisanja jedne ili više planiranih parcela (a sve u zavisnosti od potreba potencijalnih investitora) uz

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Četvrtak, 14. maja 2015.

Broj 18 – Strana 151

- obavezno poštivanje (u slučaju nove gradnje) utvrđene građevinske linije prema saobraćajnicama.
- Građevinska parcela mora imati trajan pristup na ulicu, odnosno javni put, kao i mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu.
- Spratnost i odstojanje građevinskih linija utvrđeni su Planom i ne mogu se mijenjati.
- Podrumi i sutereni se mogu realizirati kod izgradnje svih građevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mјere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena.
- Moguće je realizovati jednu ili više podzemnih etaža čija građevinska linija ne smije preći regulacionu liniju.
- Visina etaže u metrima nije ograničena.
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulici utvrdit će se na osnovu nivelačionih kota saobraćajnica datih u Planu.
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana.
- Priključenje na javni put i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom.
- Sve građevine predviđene ovim Planom u arhitektonskom smislu oblikovati savremeno, primjenjujući savremene materijale i tehnologije, uskladeni sa nagibom terena na parcele.
- Parkiranje kod svih objekata se obezbijeduje u okviru pripadajuće parcele, dok se garažiranje obezbijeduje u okviru osnovnog garabata objekta.
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehničkim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana.
- Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju mikroambijent i uslove na susjednim parcelama a oborinske vode riješiti na vlastitoj parceli.
- Južna krovista građevina moguće je oblikovati na način koji omogućuju ugradnju sunčanih pretvornika u svrhu korištenja sunčeve energije kao obnovljivog izvora energije.

**Član 5.**

Imajući u vidu planirani kapacitet kompleksa koji iznosi 100.000 brojlera shodno članu 56. stav 1., članu 68. stav 2., članu 117. stav 5. Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03), pribavljanju okolinske dozvole, urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju, mora prethoditi izrada Studije uticaja na okoliš, a u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okolinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04).

**Član 6.**

Zbrinjavanje čvrstog otpada koji nastaje u tehnološkom procesu (dubrivo, uginuli brojleri i ostali čvrsti otpad) tretirati u skladu sa Studijom uticaja na okoliš i važećom zakonskom regulativom.

**Član 7.**

Općinska služba mora, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, pribaviti saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za pretvaranje šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, a za svaku građevinsku parcelu pojedinačno.

**Član 8.**

Uredjenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predvideno Planom.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uredjenja građevinskog zemljišta što podrazumijeva

obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Pripremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

**Član 9.**

Izgradnja objekata pripremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 77. Zakona o prostornom uredjenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

**Član 10.**

Cijeli kompleks mora biti ograđen po granici građevinske parcele.

**Član 11.**

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su planom-faza saobraćaja.

Parkiranje - garažiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele, unutar gabarita objekta ili jedne ili više podzemnih etaža garaže.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene brutto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesto.

**Član 12.**

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

**Član 13.**

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih građevina podrazumjeva i prijem izvedenih radova na uredjenu slobodnih i zelenih površina.

Izgradnja i uredjenje slobodnih i zelenih površina vrši se u skladu prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom urađenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koji je sastavni dio Plana.

**Član 14.**

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

**Član 15.**

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti inženjerskogeološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Tehnička dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same građevine i neophodnih radova na okolnom terenu na osnovu detaljnog inženjerskogeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebljena dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

**Član 16.**

Ova odluka stupa na snagu dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-1225-8b/15

30. aprila 2015. godine

Ilijaš

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

Damir Filipović, s. r.

SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Broj 18 – Strana 152

Četvrtak, 14. maja 2015.

